

## Reviews /Prikaz

- Okrugli sto posvećen prof. dr Branislavu Batu Kovačeviću –  
Nikšić, 10. april 2018.

Marijan PREMOVIĆ

Nakon okruglih stolova posvećenih akademiku prof. dr Miomiru Dašiću i dr Zvezdanu Foliću, Studijski program za istoriju nastavio je ciklus okruglih stolova o svojim nekadašnjim profesorima. U okviru ciklusa, u utorak, 10. aprila 2018. godine u 11. 00 sati, u svečanoj sali Filozofskog fakulteta održan je Okrugli sto posvećen uglednom prof. dr Branislavu Batu Kovačeviću (1933 – 2009).

U ime domaćina, Filozofskog fakulteta, učesnike okruglog stola pozdravio je dekan prof. dr Goran Barović koji je saopštio da se i ovim okruglim stolom nastavlja lijepa praksa sjećanja na bivše kolege. Moderator programa i uvodničar bio je dr Adnan Prekić.

Branislav Bato Kovačević rođen je 7. decembra 1933. godine u Podgorici. Gimnaziju je završio u Titogradu 1952., a Filozofski fakultet, Odsjek za istoriju, u Sarajevu 1959. godine. Nakon završetka školovanja svoj radni agadžman započeo je kao profesor. Pokazavši se kao vrijedan, radan i savjestan nastavnik ubrzo je izabran za zamjenika direktora, a zatim za direktora Građevinskog školskog centra. Svoj radni vijek nastavio je kao pomoćnik, a zatim zamjenik republičkog sekretara tj. ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu, u nekoliko mandata. Taj period je iskoristio i za lično usavršavanje, pa je 1977. godine stekao zvanje magistra istorijskih nauka. Naučni stepen doktora istorijskih nauka stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1984. godine. Nakon isteka obaveza u ministarstvu obrazovanja izabran je za predsjednika SSRN Titograd, a potom za predsjednika SSRN Crne Gore. Za ostvarene rezultate u oblasti nauke Naučno vijeće Istorijskog instituta ga je 1991. godine izabralo u zvanje naučnog savjetnika. Godine 1993. izabran je za profesora istorije južnoslovenskih država u srednjem vijeku sa metodikom nastave istorije, na Odsjeku za istoriju i geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Nakon reizbora, na toj dužnosti je ostao do penzionisanja 2000. godine, pa i poslije penzionisanja. Na Odsjeku je bio i šef Katedre za savremenu istoriju. Za direktora Istorijskog instituta izabran je marta 1994. godine, a na toj funkciji je ostao do 2001. godine. Samostalno ili kao koautor objavio je osam knjiga, kao priređivač 14 knjiga, a kao urednik 64 izdanja. Objavio je 320 naučnih članaka, eseja, prikaza i drugih naučnih priloga. Bio je član DANU od njenog osnivanja (1999) i član Odbora za istorijske nauke CANU. U više navrata biran je za člana Redakcije „Istorijskih zapisa“, JIČ-a, „Nastave istorije“, Crnogorske bibliografije 1494 – 1994, revije „Ovdje“, „Fizičke kulture“, više naučnih zbornika i stručnih publikacija. Bio je član i predsjednik Savjeta Filozofskog fakulteta u Nikšiću, član Senata Univerziteta CG, član Skupštine Univerziteta, predsjednik Izdavačkog savjeta lista „Pobjeda“, predsjednik Društva istoričara Crne Gore, član Predsjedništva SDIJ i član Komisije za izradu nastavnih programa iz istorije.

Na Okruglom stolu podneseno je 12 naučnih izlaganja posvećenih naučno-istraživačkom radu prof. Kovačevića. Naučna saopštenja podnijeli su: prof. dr Nada Tomović – Nova Evropa u djelu Branislava Kovačevića; prof. dr Živko Andrijašević – Branislav Kovačević u savremenoj crnogorskoj historiografiji; doc. dr Marijan Premović – Neki aspekti istorijske metodologije u stručno-naučnoj prezentaciji profesora Branislava Kovačevića; dr Dragutin Papović – O značaju knjige „Đilas heroj-antiheroj“; dr Adnan Prekić – Naučno-metodološki pristup Branislava Kovačevića u istraživanju političkih ideja Komunističke partije Crne Gore; mr Ivan Tepavčević – Viđenje profesora Kovačevića o Crnoj Gori i Crnogorcima; mr Sait Šabotić – Sjećanje na profesora Branislava Kovačevića; mr Jadranka Selhanović – „Crvena mrlja“ Branislava Bata Kovačevića; mr Milan Šćekić – Prvi svjetski rat u djelu Branislava Kovačevića; Marijan Mašo Miljić – Doprinos Branislava Kovačevića crnogorskoj historiografiji kao priređivača i urednika značajnih knjiga i izdanja; dr Radenko Šćekić – Delikatne historiografske teme u naučnom opusu Branislava Kovačevića i dr Boban Batrićević – Profesor Branislav Kovačević – pogled iz studentskog ugla.

Učesnici okruglog stola su zaključili da je prof. dr Branislav Kovačević, kao naučnik zadužio svojim radom i djelovanjem crnogorsku historiografiju. Čvrsto i dosljedno se držao naučne i lične istinoljubivosti, zbog čega se često upuštao i u aktuelne političke rasprave koje su pratile naše društvo, naročito, posljednjih decenija XX

vijeka. Iskreno se nadamo da se, već sada možemo reći, ova dobra tradicija, održavanja okruglih stolova na Filozofskom fakultetu nastavi i da naredni skupovi budu posvećeni i ostalim zaslužnim profesorima Studijskog programu za istoriju. Na taj način mi ćemo ukazati poštovanje prema njihovom naučnom i pedagoškom radu.